



# education

---

Department:  
Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

MOPHATO 12

SETSWANA PUOTLALELETSO YA BOBEDI (SAL)

PAMPIRI YA BOBEDI (P2)

NGWANAITSEELE 2009

DIRUBORIKI

MADUO: 80

Ruboriki e, e na le ditsebe di le 6.

**KAROLO YA A: RUBORIKI YA TSHEKATSHEKO YA GO TSHWAYA TLHAMO (40)**

	<b>Khoutu: 7 Phitlhelelo ka dinaledi</b>	<b>Khoutu: 6 Phitlhelelo ka matsetseleko</b>	<b>Khoutu: 5 Phitlhelelo e e tletseng</b>	<b>Khoutu: 4 Phitlhelelo e e itumedisang</b>	<b>Khoutu: 3 Phitlhelelo ka tekano</b>	<b>Khoutu: 2 Phitlhelelo e e tlhaelang</b>	<b>Khoutu: 1 Ga a fitlhelela</b>
	<b>80 – 100%</b>	<b>70 – 79%</b>	<b>60 – 69%</b>	<b>50 – 59%</b>	<b>40 – 49%</b>	<b>30 – 39%</b>	<b>0 – 29%</b>
<b>DITENG LE IPAACKANYO (MADUO: 28)</b>	<b>22½ – 28</b>  -Diteng di matsetseleko le boithamedi jo bo kwa godimo. -Dikgopolo tse di tsibosang e bile di bontsha kgolo. -Ipaakanyo/maiteko a ntlha a tlhagisa tlhamo e e se nang diphoso e bile e kgatlhisa.	<b>20 – 22</b>  -Diteng di supa boithamedi. -Dikgopolo di na le boikakanyetso e bile di kgatlhisa. -Ipaakanyo/maiteko a ntlha a tlhagisa tlhamo e e bontshang kitso le go kgatlhisa.	<b>17 – 19½</b>  -Diteng di maleba e bile di na le kgolagano e e rileng/ise gang. -Dikgopolo di a kgatlhisa le go usa pelo. -Ipaakanyo/maiteko a ntlha a tlhagisa tlhamo e ntle e e kgatlhisang.	<b>14 – 16½</b>  -Diteng di maleba e bile di tshwaragane sentle di a kgatlhisa e bile di ithametswe sentle. -Ipaakanyo/maiteko a ntlha a tlhagisa tlhamo e e kgotsofatsang e bile e kgatlhisa.	<b>11 – 13½</b>  -Diteng di magareng, tlwaelegile. -Go na le diphatlha tsa kamano. -Dikgopolo di maleba. -Boithamedi jo bo rileng. -Ipaakanyo/maiteko a ntlha a tlhagisa tlhamo e e lekaneng, e e kgatlhisang le go lomagana.	<b>8½ – 11</b>  -Diteng go le gantsi ga di thaloganyege. -Ga go kgolagano ya dintlha. -Dikgopolo tse di mmalwa e bile di boeleditswe. -Go sa lekanelang ga maemo a puo ya gae ntle le maiteko a ntlha. -Tlhamo ga e a tlhagisiwa sentle.	<b>0 – 8</b>  -Diteng ga di maleba gotlhelele. -Ga go kamano. -Dikgopolo di gasagane le go boelediwa. -Ipaakanyo/maiteko a ntlha a tlhagisa tlhamo e e sa lekanelang. -Tlhamo e e bokoa.
<b>PUO, SETAELE LE GO TSEREGANYA (MADUO: 7)</b>	<b>6 – 7</b>  -Puo le matshwao a puiso di dirisitswe ka tolamo. -Tiriso e e kgodisang ya dikapuo.	<b>5 – 5½</b>  -Puo le matshwao a puiso di lolame. -Tlhopho ya mafoko e siametse temana. -Setaele, segalo le rejisetara di maleba le setlhogo. -Bogolo ga go diphoso ka ntlha ya go buisa gape le go siamisa.	<b>4½</b>  -Go na le bosupi jwa tirisopuo e e usang pelo. -Puo le matshwao a puiso di nepagetse. -Tlhopho ya mafoko e siametse temana. -Setaele, segalo le rejisetara di siametse setlhogo. -Go le gantsi ga go na diphoso go ya ka go buisa gape le go siamisa.	<b>3½ – 4</b>  -Kitso e e rileng ya kgatelelo ya puo. -Puo e e bothofo, matshwao a puiso a lekanetse. -Tlhopho ya mafoko e e lekaneng. -Setaele, segalo rejisetara di tsamaelana le ditlhokego tsa setlhogo. -Go sa ntse go na le diphoso tse di mmalwa.	<b>3</b>  -Puo e e mo magareng, matshwao a puiso ga a dirisiwa ka nepo, fa gongwe a fosagetse. -Tlhopho ya mafoko e e sa reng sepe. -Setaele, segalo, rejisetara di tlhoka kgolagano. -Go na le diphoso.	<b>2½</b>  -Go na le diphoso tsa puo le matshwao a puiso. -Tlhopho ya mafoko a mannye. -Setaele, segalo, rejisetara ga di a lekanela. -Go diphoso.	<b>0 – 2</b>  -Puo le matshwao a puiso di fosagetse gotlhelele. -Tlhopho ya mafoko ga e a lekanela. -Setaele, segalo le rejisetara di fosagetse gotlhelele.

	<b>4 – 5</b>	<b>3½</b>	<b>3</b>	<b>2½</b>	<b>2</b>	<b>1½</b>	<b>0 – 1</b>
<b>KAGEGO</b> <b>(MADUO: 5)</b>	-Go ikamanya gotlhelele le setlhogo. -Diteng di maleba tota. -Dipolelo, ditemana di tthamilwe ka tsela e e kgodisang. -Boleele bo maleba le ditlhokego tsa tlhamo.	-Go ikamanya thata le setlhogo. -Dipolelo le ditemana di tthamilwe sentle. -Boleele ke jo bo lekanetseng.	-Go ikamanya le setlhogo go go rileng. -Dipolelo le ditemana di tshwaragane sentle. -Boleele jo bo lekaneng.	-Dintlha dingwe tse di tlhokegang di tlhagisitswe. -Dipolelo le ditemana di fosagetse mme tlhamo e na le tlhaloganyo. -Boleele ke jo bo lekaneng.	-Bontsi jwa dintlha bo tlhagisitswe. -Dipolelo, ditemana di ka ne di fosagetse fela tlhamo e na le tlhaloganyo. -Boleele ke jo bo lekaneng.	-Go tswa mo setlhogong ka dinako dingwe mme o sa kgone go latedisana dikakanyo, dipolelo le ditemana. -Boleele – tlhamo e telele/khutshwane thata.	-Go tswa mo setlhogong gotlhelele. -Dipolelo le ditemana di tlhakatlhakane. -Ga go na tatelano. -Boleele – tlhamo e telele/khutshwane thata.

**KAROLO YA B: RUBORIKI YA GO TSHWAYA DIKWALO TSE DILEELE TSA TIRISANO (20)**

	<b>Khoutu 7: Phitlhelelo ka dinaledi</b>	<b>Khoutu 6: Phitlhelelo ka matsetseleko</b>	<b>Khoutu 5: Phitlhelelo e e tletseng</b>	<b>Khoutu 4: Phitlhelelo e e itumedisang</b>	<b>Khoutu 3: Phitlhelelo ka tekano</b>	<b>Khoutu 2: Phitlhelelo e e tlaelang</b>	<b>Khoutu 1: Ga a fitlhelela</b>
	<b>80 – 100%</b>	<b>70 – 79%</b>	<b>60 – 69%</b>	<b>50 – 59%</b>	<b>40 – 49%</b>	<b>30 – 39%</b>	<b>0 – 29%</b>
	<b>11½ – 14</b>	<b>10 – 11</b>	<b>8½ – 9½</b>	<b>7 – 8</b>	<b>6 – 6½</b>	<b>4½ – 5½</b>	<b>0 – 4</b>
<b>DITENG, TOMAGANO LE POPEGO  (MADUO: 14)</b>	-Kitso e e manonthotho ya ditlhokego tsa sethangwa. -Kwalo e e kwa godimo a sa fapoge setlhogo gotlhelele. -Ikamanyo e e matsetseleko le diteng tse di tshhegetsang setlhogo. -Kagego e e nepagetseng gotlhelele.	-Kitso e kwa godimo ya ditlhokego tsa sethangwa. -Kwalo e e kwa godimo a sa fapoge setlhogo. -Melao ya kwalo ya sethangwa e dirisitswe ka botlalo.	-Kitso e e mo magareng ya sethangwa. -Kwalo e e maleba a fapogile go se nene. -Bogolo go na le ikamanyo le diteng le dintlha tse di tshhegetsang setlhogo. -Tiriso e e tletseng ya melao ya sebopego se se tshokegang.	-Kitso e e itekanetseng ya ditlhokego tsa sethangwa. -Kwalo e e itumedisang ya diteng le dikakanyo di tshhegetsang setlhogo.	-Kitso e e lekaneng ya ditlhokego tsa sethangwa. -Kwalo e e itumedisang ya diteng le dikakanyo di tshhegetsang setlhogo.	-Kitso e e potlana ya ditlhokego tsa sethangwa. -Kwalo e e potlana e e seng maleba ya diteng le dikakanyo di tshhegetsang setlhogo. -Tiriso e e potlana, e e fosagetseng ya melao ya sebopego se se tshokegang.	-Go tshoka kitso ya ditlhokego tsa sethangwa. -Ga go na tomagano ya diteng le dikakanyo. -Dintlha tse di nnye tse di tshhegetsang setlhogo. -Ga go na tiriso ya melao ya sebopego se se tshokegang.
	<b>5 – 6</b>	<b>4½</b>	<b>4</b>	<b>3 – 3½</b>	<b>2½</b>	<b>1</b>	<b>0 – 1½</b>
<b>PUO, SETAELE LE GO TSELEGANYA  (MADUO: 6)</b>	-Tirisopuo e e nepagetseng e le mathagatlhaga. -Tlotlofoko e e kwa godimo e le maleba go tebo, babogedi le bokao. -Tlhokego ya diphoso morago ga puiso le go tseleganya. -Boleele jo bo maleba.	-E tshamegile bontle ka nepagalo. -Tlotlofoko e e maleba go tebo, babogedi le bokao. -Bogolo go se na diphoso tse dintsi morago ga puiso le go tseleganya. -Boleele jo bo maleba.	-E tshamegile le go buisega bonolo. -Tlotlofoko e e maleba go tebo, babogedi le bokao. -Setaele, segalo, rejiseta ga e e maleba. Go se diphoso tse dikalo morago ga puiso le go tseleganya. -Boleele jo bo maleba.	-Popego e e lekaneng. -Diphoso ga di kgoreletse kelelo. -Tlotlofoko e e lekaneng tebo, babogedi le bokao. -Diphoso tse di mmalwa morago ga puiso le go tseleganya. -Boleele jo bo batlileng bo itekanela.	-O lekile popego, e na le diphoso tse dinnye. -Puo ga e ntsi e bile ga e a dirisetswa tebo, babogedi mmogo le bokao jwa potso. -Boleele jo bo feteletseng kgotsa jo bokhutshwane thata.	-Kagego ga e maleba e bile go boima go bona kelelo. -Tlotlofoko e tshoka go phekolwa e bile ga e tsamaelane le tebo, babogedi le bokao. -Setaele, segalo le rejisetara ga di maleba gotlhelele. -Boleele jo bo feteletseng kgotsa jo bokhutshwane thata.	-Kagego ga e maleba e bile go boima go bona kelelo. -Tlotlofoko e tshoka go phekolwa tota e bile ga e tsamaelane le tebo, babogedi le bokao. -Boleele jo bo feteletseng kgotsa jo bokhutshwane go gaisa.

**KAROLO YA C: RUBORIKI YA GO TSHWAYA DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO/TSA TSHUPETSO/ TSHEDIMOSETSO/PONO TSE DI DIRISANG MEKGWA E E FAROLOGANENG YA TLHAELETSANO (20)**

	<b>Khoutu 7: Phitlhelelo ka dinaledi</b>	<b>Khoutu 6: Phitlhelelo ka matsetseleko</b>	<b>Khoutu 5: Phitlhelelo e e tletseng</b>	<b>Khoutu 4: Phitlhelelo e e itumedisang</b>	<b>Khoutu 3: Phitlhelelo ka tekano</b>	<b>Khoutu 2: Phitlhelelo e e tlhaelang</b>	<b>Khoutu 1: Ga a fitlhelela</b>
	<b>80 – 100%</b>	<b>70 – 79%</b>	<b>60 – 69%</b>	<b>50 – 59%</b>	<b>40 – 49%</b>	<b>30 – 39%</b>	<b>0 – 29%</b>
	<b>11½ – 14</b>	<b>10 – 11</b>	<b>8½ – 9½</b>	<b>7 – 8</b>	<b>6 – 6½</b>	<b>4½ – 5½</b>	<b>0 – 4</b>
<b>DITENG, PAAKANYO LE SEBOPEGO</b>	-Kitso e e anameng, e e kgethegileng ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Bontsha temogo e e tletseng ya bokao jo bo anameng fa a kwala. -Go kwala go go rupeletsweng, moithuti o tswelatsa go tlhomama, ga a rathe sekgwa. -Nyalelano e e tletseng ya diteng le dikakanyo, ditlhaloso tsa maemo a a kwa godimo di neetswe.	-Kitso e e kgodisang ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Bontsha temogo e e anameng ya bokao mo ditlhangweng tse dintsi fa a kwala ditiro. -Go kwala go go rupeletsweng – moithuti o tswelatsa go tlhomama, ga a rathe sekgwa. -Go nyalelano ya diteng le dikakanyo, ditlhaloso di neetswe, mme diteng tsotlhe di tshegetsang setlhogo. -Bosupi jwa ipaakanyo/kgotsa ipaakanyetso ya kwalo ya tlhomo bo thagisitse tlhomo e e duleng diatla.	-Kitso e e siameng ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Bontsha temogo ka kakaretso ya bokao mo ditlhangweng tse dintsi fa a kwala ditiro. -Go kwala – moithuti o tswelatsa go tlhomama, a sa itemogele dikgoreletsi tse di masisi. -Go le gantsi nyalelano ya diteng le dikakanyo, ditlhaloso di neetswe, mme diteng tse dintsi di tshegetsang setlhogo. -Bopaki jwa ipaakanyo le/kgotsa ipaakanyetso ya kwalo ya tlhomo bo thagisitse tlhomo e e kgatlhisang.	-Kitso e e lekaneng ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Bontsha temogo nngwe ya bokao mo ditlhangweng tse dintsi fa a kwala ditiro. -Go kwala – moithuti o ratha sekgwa, fela se, ga se kgoreletse maitlhomamo a tiro ka kakaretso. -Nyalelano e e itumedisang ya diteng le dikakanyo, diteng dingwe di tshegetsang setlhogo. -Bosupi jwa ipaakanyo le/kgotsa ipaakanyetso ya kwalo ya tlhomo bo thagisitse tlhomo e e kgotsafatsang.	-Kitso e e mo magareng ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Bontsha tlhaelo e e rileng ya kitso ya bokao mo ditlhangweng fa a kwala ditiro. -Go kwala – moithuti o ratha sekgwa, bokao ga bo tlhabelele. -Nyalelano ya diteng le dikakanyo. Go le gantsi e a tlhabela. -Diteng tse di mmalwa di tshegetsang setlhogo. -Tiro ga e mo maemong a selekanyo sa Puo e e tlhokegang, le fa tota a ipaakantse.	-Kitso e e tlhaelang ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Bontsha tlhaelo ya kitso ya bokao mo ditlhangweng fa a kwala ditiro. -Go kwala – moithuti o ratha sekgwa, bokao ga bo tlhabelele. -Nyalelano ya diteng le dikakanyo. Go le gantsi e a tlhabela. -Diteng tse di mmalwa di tshegetsang setlhogo. -Ipaakanyo/kwalo e e sa itumediseng ya tlhomo. Tlhagiso e e bokoa ya tlhomo.	-Ga go kitso ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Bontsha go tlhoka kitso gotlhelele ya bokao mo ditlhangweng fa a kwala ditiro. -Go kwala – moithuti o ratha sekgwa, bokao ga bo tlhabelele. -Nyalelano ya diteng tse di mmalwa tse di tshegetsang setlhogo. -Ipaakanyo/kwalo e e sa itumediseng ya tlhomo. Tlhagiso e e bokoa ya tlhomo.
<b>MADUO: 14</b>							

	5 – 6	4½	4	3 – 3½	2½	2	0 – 1½
<p><b>PUO,SETAELE LE BOSUPI JWA PALO</b></p> <p><b>(MADUO: 6)</b></p>	<p>-Tlhagiso ya maemo a a kwa godimo ya melao e e maleba ya popego ya setlhangwa.</p> <p>-Thutapuo mo setlhangweng e nepagetse e bile e agegile ka bontle jo bo gaisang.</p> <p>-Tlotlofoko e e humileng, e le maleba mo maitlhomong, baamogeding le mo bokaong.</p> <p>-Setaele, segalo le tirisopuo di maleba go gaisa.</p> <p>-Setlhangwa se lebega se se na diphoso morago ga go buisiwa gape le go tlhotlha diphoso.</p> <p>-Boleele bo nepagetse.</p>	<p>-Melao e e tlhokegang ya popego ya setlhangwa e dirisitswe sentle.</p> <p>-Setlhangwa se agilwe bontle, se nepagetse.</p> <p>-Tlotlofoko e maleba tota mo maitlhomong, baamogeding le mo bokaong.</p> <p>-Setaele, segalo le tirisopuo di maleba fa go lebeletse ditlhokego tsa tiro.</p> <p>-Setlhangwa ka kakaretso ga se na diphoso morago ga go buisiwa gape le go tlhotlha diphoso.</p> <p>-Boleele bo nepagetse.</p>	<p>-Melao e e tlhokegang ya popego ya setlhangwa e dirisitswe sentle.</p> <p>-Setlhangwa se agilwe sentle, se buisega bonolo.</p> <p>-Tlotlofoko e maleba mo maitlhomong, baamogeding le mo bokaong.</p> <p>-Setaele, segalo le tirisopuo go le gantsi di maleba.</p> <p>-Setlhangwa go le gantsi ga se na diphoso morago ga go buisiwa gape le go tlhotlha diphoso.</p> <p>-Boleele bo nepagetse.</p>	<p>-Kakanyo e e itumedisang ya ditlhokego tsa popego ya setlhangwa e dirisitswe.</p> <p>-Setlhanwa se agilwe ka go itumedisa.</p> <p>-Diphoso tse di leng gone ga di kgoreletse kelelo ya dikakanyo.</p> <p>-Tlotlofoko ka tekano mo maitlhomong, baamogeding le mo bokaong.</p> <p>-Setaele, segalo le tirisopuo di siame, di maleba.</p> <p>-Setlhangwa se sa ntse se na le diphoso morago ga go buisiwa gape le go tlhotlha diphoso.</p> <p>-Boleele bo nepagetse.</p>	<p>-Go kakanyo e e lekaneng ya ditlhokego tsa popego ya setlhangwa.</p> <p>-Setlhangwa se agilwe ka ditlhokego fela tse di tlhokegang.</p> <p>-Diphoso di mmalwa.</p> <p>-Tlotlofoko e a tlhabela e bile ga e maleba mo maitlhomong, baamogeding le mo bokaong.</p> <p>-Tlhaelo ya setaele, segalo le tirisopuo fale le fale.</p> <p>-Setlhangwa se na le diphoso tse di mmalwa morago ga go buisiwa gape le go tlhotlha diphoso.</p> <p>-Boleele jo bo fetang tekano/setlhangwa se se khutshwane thata.</p>	<p>-Go tlhaelo ka kakaretso mo tirisong ya melao e e tlhokegang ya popego ya setlhangwa.</p> <p>-Setlhangwa se agilwe bokoa e bile se thata go se tlhaloganya.</p> <p>-Tlotlofoko e tlhokwa go boeletswa, mme ga e maleba mo maitlhomong, baamogeding le mo bokaong.</p> <p>-Setlhangwa se na le diphoso tse di thibang letsatsi, le mororo se buisitswe gape le go tlhotlha diphoso.</p> <p>-Boleele jo bo feteletseng/ setlhangwa se se khutshwane.</p>	<p>-Ga go a dirisiwa melao ya popego ya setlhangwa.</p> <p>-Setlhangwa se agilwe bokoa e bile go thata go se tlhaloganya.</p> <p>-Tlotlofoko e tlhoka go boeletswa ka tsenelelo, mme ga e maleba mo maitlhomong, baamogeding.</p> <p>-Setlhangwa se diphoso gotlhe tse di thibang letsatsi, e bile go tlhakatlhakane gotlhe.</p> <p>-Boleele jo bo fetang tekano/setlhangwa se se khutshwane thatathata.</p>